

KOMENTARI NA PREDAVANJA

Do momenta predaje u štampu ove knjige primio sam preko sto šezdeset komentara kolega pomoraca na moja predavanja, kako u redovnoj nastavi iz predmeta *Upravljanje brodomskom posadom*, tako i na kursevima: *Leadership*, *Bridge Resource Management*, *Engine Resource Management*, *Veliki kurs* (za kapetane, upravitelje stroja, prve oficire palube i prve oficire stroja). I svi su bili pohvalni. Međutim, zbog ograničenog prostora, morao sam izbor suziti na sljedećih pet, za koje mi se nekako čini da na najbolji način sublimišu mišljenja svih ostalih. Ovdje ih prenosim u originalu, onako kako sam ih i primio, bez lektorskih i korektorskih intervencija.

Zahvalnost na komentare predavanja može se izraziti na mnogo različitih načina, ali je najljepša kad je spontano iskažemo iz srca.

Znači da smo rekli sve što treba i onako kako treba. Hvala svima.



Poštovani prof. dr. Branislave Čoroviću,

Želio bih ovim pismom da se osvrnem na Vaša predavanja kojima sam prisustvovao tokom priprema za Kapetanski prošle 2014-te godine. Kako dugi niz godina, zapravo decenija, radim za neke od najvećih tankerskih kompanija na svijetu, kompanija koje puno polažu na obuku svojih ljudi, imao sam priliku da pohađam razne seminare (Dubai, Lisabon, Singapur, Atina...) koji su tematski vezani za ovo što Vi predajete. Takođe sam tokom školovanja u inostranstvu (Engleska) imao priliku da slušam predavanja od stručnjaka Lloyd-a, ABS-a i DNV-a. Svi gore pomenuti su na svoj način obrađivali tematiku međuljudskih odnosa u multikulturalnom okruženju, na način kako su iz svog dugog iskustva vidjeli tu materiju. Svima njima je bilo zajedničko da ovaj bitan aspekt u životu pomorca uglavnom generalizuju, davajući prioritet načinu kako da čovjek iz Zapadne civilizacije lakše razumije, odnosno sebe prilagodi suživotu sa „drugima“, odnosno da na najlakši i najbezbolniji način od svojih saradnika dobije maksimum.

Vrlo korisno i vrlo upotrebljivo ali i vrlo namjenski ograničeno. Po svojoj suštini, naši pomorci se lako prilagođavaju ali teško sebe mjenjaju bez obzira na okolnosti. Nisam tokom svih tih obuka na kojima je bio i određeni broj mojih kolega i zemljaka, primjetio kod njih volju da na sebi porade na način da trajno usvoje savjete predavača i svoje životne navike i običaje unaprijede kvalitetnim primjerima i savjetima koji su im dati. Kod njih se sve završavalo kompromisom „radim ono što se od mene traži dok me za to plaćaju a poslije toga ništa više nije ostavilo traga na njihovoj opštoj kulturi življenja.

Kako nikad nisam išao ni u jednu našu školu osim osnovne i kako sam živeo daleko od svoje zemlje, nisam dugo mogao da shvatim koja to nevidljiva barijera blokira naše ljude. Tako je bilo sve dok nisam došao na Vaše predavanje. Prvi susret sa Vama, komentar na kašnjenje kolega i na upotrebu SmartPhone-a na času, duboko su privukli moju pažnju. Više nisam primarno bio zainteresovan za predavanje koliko za način kako Vi svoju poruku šaljete ljudima koji su već imali mnogo internacionalnog iskustva, načinu kako je oni čuju, doživljavaju i tokom pauze komentarišu u lokalnom kafeu. Tu sam dobio odgovore koje sam dugo tražio. Vaše predavanje je pravi pogodak, ta sinteza iskustva sa mora, poznavanje psihologije praktične i teoretske, sve ukomponovano kroz običaje lokalne zajednice, uglavnom zasnovanim na predrasudama, egoizmu i egocentrizmu. Otvorili ste i razgoltili suštinu običnog čovjeka i našeg pomorca na način kako to niko nikada prije nije uradio. Ja sam negdje u sebi osjećao da je sve to što vi nama tada rekoste baš tako ali vi ste tu maglu mojih sumnji i pretpostavki uobličili, da li joj ime i definiciju. Već taj prvi dan sam znao da se isplatilo što sam odlučio da ovaj kurs završim u Crnoj Gori.

Povrh svega, primjetio sam kod mojih kolega da komentarišu ono što su čuli na predavanjima sa odredjenom dozom zdravog humora, koji nije ostavljao mjesta sumnji da su u onome što su od Vas čuli, djelom prepoznali sebe same. Bilo je to prvi put da moj kolega i zemljak, na ovakav način, odreaguje na nešto čemu je mimo svoje volje morao prisustvovati. To mi je pokazalo da ste Vi svojim pristupom napravili most između Zapadne kulture i onih „drugih“ kojima i sami bar djelimično pripadamo, most kojim može da prodje naš čovjek opterećen svojim nasljedjima prošlosti, specifičnostima koje su ga kroz istoriju oblikovale, nekad dižući njegov egocentrizam do nebesa a nekad ga rušeći do najvećeg očaja. Na kraju, mnogo sam Vam zahvalan za korisna predavanja i savjete koje ste nam dali. Ja sam, napokon, u svojoj 52-oj godini saznao ono što o biti mentaliteta sredine kojoj pripadam nikad nisam istjerao do kraja, da završim taj proces samosazrevanja bez samozavaravanja. Nadam se da ćete nastaviti sa svojim radom u pravcu kakvim je išlo predavanje kojem sam prisustvovao. Molio bih Vas da pripremite još mladih ljudi koji bi mogli da nastave ovo što Vi sada radite jer nama treba puno pomoći da shvatimo sami sebe a i drugima pošaljemo kvalitetnu, jasnu i odgovornu poruku o sebi.

S poštovanjem,
Capt. Miro Lucic
Marine Surveyor
Europe/Montenegro + 382-69-051-355
Email leblon@europe.com

Poštovani profesore Ćoroviću

Uvažite što Vam sa malim zakašnjenjem pišem. Moje obraćanje Vama je vezano za predavanja koje ste nam poklonili na kuresevima „Leadership“ i „Bridge Resource“. Imao sam priliku i privilegiju da prisusvujem i učestvujem na pomenutim kursevima, koji, svakako, nijesu bili monodrama, već intenzivna priča, koja jeste Pomorska i Stvarna.

Vaša predavanja imaju fuziju realnog, doživljenog Pomorskog Života i predviđenog teoretskog, u kojoj dominira Prvo. Dozvolite mi, da na kraju primijetim, da ste se, tokom Vaših predavanja, možda vodili sentencom monaha sa Hilandara: „Naše je, zapravo, samo ono šta dajemo drugima“. Iskreno Vam Hvala na mogućnosti, da sam skromnošću svog prisustva, mogao da budem dio priče Vaših predavanja.

Boris Izderić, 12. Februar, 2014, Kotor.

Poštovani profesore Ćoroviću,

Javljam vam se poslije izvjesnog vremena nakon polaganja ispita UPRAVLJANJE BRODSKOM POSADOM. Nalazim se na novom brodu BUDVA vlasništvo Barske Plovidbe.

Brod sam preuzeo u Kini u septembru mjesecu i već sam na njemu skoro 5 mjeseci. Uskoro se iskrcavam iz Argentine početkom februara. Knjigu koju sam dobio od Vas poklonio sam brodskoj biblioteci. Pored mene mnogi su je još pročitali. Nisam mogao da vjerujem da će sa toliko pažnje i želje Vasa knjiga biti čitana i komentarisana. Ja Vam se u moje ime zahvaljujem kao u ime svih onih članova posade koji su je pročitali, tako da brodom svakodnevno kruže mudri citati iz Vaše knjige koji se primjenjuju zavisno od nastale situacije. Hvala Vam na divnom „štivu“ jednostavno prilagođenom svim uzrastima i zvanjima što nimalo lako nije bilo postići. Takođe treba istaći da u „moru“ razne literature dolazi nešto što je naše izvorno i što je naš čovjek napisao iz naših krajeva.

Profesore Ćoroviću hvala vam na svemu,
Srdačan pozdrav

MASTER M/V BUDVA
Capt. Milan Seferović

Poštovani Prof dr. Branislave Čoroviću,

Obraćam Vam se kao polaznik obuke da svoje prisustvo na Vašim predavanjima koja ste nam održali na kursovima „Leadership“ i „Engine Resource“ ispratim sa par zapažanja. Način Vašeg pristupa i cjelokupnog vođenja i prezentacije obuke je primjer kako i na koji način predavač treba obuku sprovoditi. Zapravo Vaš pristup je uvidajan, korektan, tolerantan, profesionalan i kao takav riješio povećati broj naših nedoumica a sadržajno i tematski ispunio moja a nadam se i očekivanja drugih polaznika. Predavanja su prilagođena našim prethodnim znanjima i vještinama. Takođe sve pomenuto ne bi bilo na nivou da nije popraćeno odgovarajućim primjerima i objašnjenjima iz prakse, što je i najvažnija karika Vaših predavanja. Danas u doba raznoraznih moralnih kriza i kada nam se svima čini da je sve „normalno nenormalno“, a sve „nenormalno normalno“, ljudi poput Vas, nas uvjere da je čovjekova dobrota i poštenje ipak najvrjednije. Posebno bi naglasio naše druženje u pauzama u obližnjim kafićima Fakulteta za Pomorstvo gdje smo sa Vama uz kafu podijelili neke teške trenutke pomorskog života, vjerujte da nam je način i lakoća kojom pristupate bilo daleko lakše jer smo puno od Vas naučili. Dakle, način na koji ste sproveli predavanja to jest, tematski i sadržajno, obuka je u potpunosti zadovoljila naša očekivanja i mnogo više od toga.

27.01.2014 u 22:46

S postovanjem Njegoslav Koprivica
Upravitelj stroja

Dragi Profesore

Skromno se usuđujem reći da su me Vaša predavanja sa kursa „Leadership“ i „Engine Resource“ dobro dotakla. Konceptija pisanja mi nije baš... ali pišem iz duše. Profesore vjerovali ili ne vi spajate ljude u nešto dobro i svima korisno. Hvala na znanju koje ste nam podarili, na entuzijazmu koje ste nam prenijeli u stručnom, pedagoški dobro intoniranom predavanju. Nije samo riječ o dobrom znanju, pravilnoj i preciznoj metodologiji, nego o ukupnom pristupu i spremnosti da sve naše nedoumice najbrže i obrazloženo razriješite. Primjere koje ste naveli iz životnog iskustva približava ideju o tome da su uzde naših života upravo u našim rukama... „Ako se ne bojite ovakvog saznanja i ako želite naučiti zajašite svoj val drage kolege“.

Svi smo osjetili jednu toplu tišinu kad ste savjetovali mlađe kolege mašince i nautičare da nijesu svi ljudi pravedni, niti iskreni, ali ste naglasili da na svakog lošeg dolazi jedan dobar prijatelj. Da deset zarađenih dolara vrijede mnogo više nego hiljadu švercovanih, da je puno časnije griješiti nego varati. Da se ne obaziru na cinike, da vjeruju u svoje ideje, da proberu sve što čuju i da zadrže samo ono dobro što prođe kroz sito istine, da biraju najbolje kompanije, da budu strpljivi, da vjeruju u sebe.

Vaša predavanja omogućavaju da sagledamo svijet u nekom drugom novom svijetlu. Nijesam mogao vjerovati da se u par sati može promijeniti pogled na stvari, događaje i ljude oko sebe. Iako su neke stvari djelovale isprva malo apstraktno, toliko mi je prirodno „sjelo“, kao da je to nešto što sam uvijek znao da je istina, samo mi niko nikad prije to nije objasnio. Nakon ovog predavanja rečenica koju ste izgovorili „Kad biste znali koliko su moćne vaše misli, nikad više ne biste mislili loše“ dobiva potpuno novo značenje i težinu.

Vi ste poveznica (ako se to tako kaže) između starih pomoraca i njihove adaptacije novonastalim svjetskim standardima. Takođe sam primijetio da želite dobro našim pomorcima. Vi doslovno na svoj način izgrađujete i stvarate buduće veoma kvalitetne kadrove. Dragi profesore, hvala što mi Vaša predavanja danima ne izlaze iz glave, što su me uzdrmala i što je uslijedila potpuna zbrka u glavi, a sada kada su se utisci polako slegli počeo sam lagano primjenjivati ono što sam čuo tih dana. Stvari su se čudno počele slagati i same dešavati, mislim da mi je život krenuo nekim drugim boljim smjerom. Uvaženi profesore Čoroviću primite puno toplih pozdrava i puno hvala.

28.12.2015. u 08:48

Upravitelj stroja Željko Bubanja